

**S L U Ž B E N E   N O V I N E**  
**KANTONA SARAJEVO**

Četvrtak, 5. jula 2018.

Broj 28 – Strana 227

31. u oblasti ugostiteljstva - hoteli	1.000
32. iz oblasti ugostiteljstva - moteli i pansioni	800
33. iz oblasti ugostiteljstva - prenoćista	500
35. putničke agencije i renta car agencije	500
51. posredništvo u trgovini	500
52. agencija za nekretnine	500
55. domaća radinost i fijakeristi	25
57. samostalni poljoprivrednici (i stočarstvo i pčelarstvo)	25
58. iz ostalih nepomenutih djelatnosti	100 "

Član 4.

(Ovlaštenje za utvrđivanje Novog prečišćenog teksta Zakona)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o komunalnim taksama.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljinjanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26036/18

2018. godine  
Sarajevo

Predsjedateljica  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 25.06. 2018. godine, donijela je

**ZAKON**

**O IZMJENI ZAKONA O RADNO-PRAVNOM STATUSU  
ČLANOVA VLADE KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

(Izmjena člana 11.)

U Zakonu o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/12 - Prečišćeni tekst i 9/15), član 11. mijenja se i glasi:

"Član 11.

(Primjena odgovarajućih propisa)

Za donošenje i dostavljanje rješenja iz člana 10. ovog zakona, primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se reguliše upravni postupak, a u pogledu rokova primjenjuju se odgovarajuće odredbe federalnog zakona, zakona Kantona Sarajevo i drugih propisa kojima je regulisano rješavanje prava i obaveza državnih službenika".

Član 2.

(Izrada prečišćenog teksta)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Prečišćeni tekst Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljinjanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-26035/18

25. juna 2018. godine  
Sarajevo

Predsjedateljica  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine, donijela je

**ZAKON**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA  
RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM**

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16 i 44/17) u članu 4. u stavu 1. ispred i za riječi: "Kantonalni centar za socijalni rad" dodaje se interpunkcijski znak: "navodnika" i briše se riječ: "Sarajevo".

U stavu 2. za riječi: "Vlade Kantona" dodaje se riječ: "Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona)".

Član 2.

U članu 6. za riječi: "Hercegovine" dodaje se interpunkcijski znak: "zarez" i za riječi: "ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano".

Član 3.

U članu 13. stav 2. mijenja se i glasi:

"Vlada Kantona će svake tekuće godine svojim aktom utvrditi visinu koeficijenta iz stava 1. ovog člana, s tim da osnovne može biti manji od onog utvrđenog u prethodnoj godini."

Iza stava 2., dodaju se novi st. 3., 4., 5. i 6. koji glase:

"Nakon što Vlada Kantona utvrdi visinu koeficijenta iz stava 2. ovog člana, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar) donijeće instrukciju kojom će se utvrditi visine novčanih davanja po osnovu prava iz ovog zakona.

Službe će svake godine nakon što instrukcija iz stava 3. ovog člana stupi na snagu, po službenoj dužnosti izvršiti provjeru rješenja ostvarenih prava.

Službe su dužne da po službenoj dužnosti vrše provjeru svih predmeta smještaja u ustanove socijalne zaštite najmanje jednom u šest mjeseci.

Ukoliko Služba u postupku provjere utvrdi da korisnik i dalje ispunjava uvjete za ostvarivanje prava, neće donositi novo rješenje, već će voditelj postupka sačiniti službenu zabilješku o provedenoj provjeri i istu pohraniti u predmetni spis, a ukoliko utvrdi da korisnik ne ispunjava uslove za dalje ostvarivanje prava, donijeće rješenje o prestanku ostvarenog prava, na koje korisnik ima pravo žalbe Kantonalm ministarstvu."

Član 4.

U članu 13a. u stavu 2. interpunkcijski znak: "tačka" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom: "zarez" i dodaju riječi: "o čemu prvostepeni organ odlučuje rješenjem u kojem određuje način i rok povrata sredstava".

U stavu 3. riječi: "Kantonalno ministarstvo" zamjenjuju se riječima: "prvostepeni organ".

Član 5.

U članu 20. iza veznika: "i" dodaje se riječ: "prihode", a za riječi: "ovog zakona" briše se riječi: "uvećanim za iznos novčanog dodatka".

Član 6.

U članu 34. stav 2., briše se.

Član 7.

U članu 42. u stavu 2. riječi: "Službi za zapošljavanje" zamjenjuju se riječima: "ustanovi u čijoj je nadležnosti vođenje evidencije o nezaposlenim osobama".

Član 8.

U poglavju II - SOCIJALNA ZAŠTITA, naziv odjeljka 7. i čl. 45., 46., 47. i 48. mijenjaju se i glase:

"7. Hraniteljstvo